

## NACRT

### EU smjernice za podršku zemlje doma ina

#### UVOD

Grupa eksperata modula civilne zaštite (CP), uzimajući u obzir naučene lekcije iz proteklih operacija u oblasti civilne zaštite, identifikovala je i naglasila potrebu za izradom EU smjernica za pružanje podrške zemlje doma ina (HNS) zemljama članicama EU koje pružaju pomoć tokom vanrednih situacija širokih razmjera. Isto je, takođe, potvrđeno za vrijeme predsjedavanja Belgije Evropskom unijom kada je ovo pitanje dobilo na značaju i kada je organizovan trodnevni seminar na temu HNS. Zaključci sa seminara su stvorili osnovu za zaključke Vijeće Europe na temu HNS usvojene 2. decembra 2010. godine.

#### OSNOVNI PRINCIPI

Ove smjernice, kao i druge međunarodne preporuke, predstavljaju pomoćno oruđe i za cilj imaju pomoći zemljama u esnici (PS) da primi međunarodnu pomoć (IA) na najefektivniji i najefikasniji način. Nivo HNS može varirati u zavisnosti od težine situacije i bit će predmet ranijeg usaglašavanja između PS koja traži i PS koja nudi pomoć.

Zadovoljavanje uslova samodovoljnosti za CP module u skladu sa odlukom Komisije 2010/481/EU, EURATOM[1] biće ispunjeno od strane PS koja nudi pomoć kako bi se izbjegli bilo kakvi opterećujući i zahtjevi za pogodenu PS sem ako nije drugačije dogovoren između PS koja traži pomoć i PS koja nudi pomoć.

HNS smjernice su zasnovane na iskustvima/naučenim lekcijama PS tokom vanrednih situacija, vježbi i obuka i obuhvataju relevantne postojeće međunarodne dokumente.

Takođe, uključujući i procedure razmjene informacija između PS koja traži pomoć, PS tranzita i PS koja pruža pomoć, te MIC-a.

Kako bi se pojednostavio process HNS, smjernice nude određen broj aneksa (HNS spisak, obrasci, riječnik termina, itd.).

#### OBIM

HNS obuhvata sve aktivnosti preduzete u fazi pripreme i upravljanja odgovorom na nesreće u odnosu na strane PS koja prima ili šalje pomoć ili Komisije, kako bi se uklonilo što je više moguće predvidivih prepreka za pružanje međunarodne pomoći i time osiguralo da operacije odgovora na nesreće u proteknu bez smetnji.

Takođe, obuhvata ena je podrška koju zemlja u esnici može pružiti u cilju olakšavanja tranzita međunarodne pomoći kroz njenu teritoriju putem kopna, mora ili vazdušnim putem.

Uzimajući u obzir član 4.4 odluke Vijeće 2007/779/EC, Euratom[2], zemlja u esnici će razmotriti mogućnost primanja, po potrebi, i druge vrste interventne pomoći i koja može biti dostupna kod nadležnih službi, kao što su specijalizovano osoblje i oprema za rad u određenim tipovima vanrednih situacija, kao i traženje resursa koje mogu obezbijediti nevladine organizacije i druga relevanta tijela.

#### PRIMJENJIVOST

Iako su ove smjernice neobavezujuće, PS se ohrabruju da ih koriste tokom operacija EU CP Mehanizma (Mehanizam civilne zaštite Zajednice) unutar EU i kada je to moguće u slučaju pružanja bilateralne pomoći od strane EU zemlje za ne-EU zemlju.

Ne-EU zemlje se ohrabruju da uzmu u razmatranje HNS smjernice kada traže ili primaju međunarodnu pomoć putem EU CP Mehanizma.

#### ODNOS SA POSTOJEĆIM MEĐUNARODnim OKVIROM

HNS smjernice su komplementarne sa postojećim međunarodnim sporazumima/uputstvima vezanim za operacije pružanja pomoći i upravljanje u slučaju nesreća (aneks 11).

#### MEDIJI I KOMUNIKACIJE

Rad sa medijima i ostali vidovi komunikacije s javnošću neće biti obuhvaćeni ovim smjernicama jer su ta pitanja obično odgovornost HN. Ipak, zemlja učestvica, kao dio svojih državnih strategija HNS-a, trebala bi da razmotri izradu plana rada sa svim medijima tokom vanrednih situacija kada se traži međunarodna pomoć. Uzimajući u obzir injenicu da rad sa medijima u takvim uslovima može zahtjevati koordiniran pristup od strane pogona zemlje, ovo pitanje neće dalje biti doticano niti tretirano ovim smjernicama.

#### ODNOS SA TREĆIM STRANOM

Odnos sa trećim stranom – NVO, volonterima, itd. neće biti obuhvaćen ovim smjernicama jer su ti odnosi uobičajeno odgovornost HN. Ipak, u vezi sa članom 4, stav 4 odluke Vijeća 2007/779/EC, Euratom [3], zemlja učestvica, kao dio svojih državnih strategija o HNS, se poziva da razmotri izradu plana o tome kako raditi sa trećim stranom tokom vanrednih situacija, ukoliko iste ponude pomoći.

#### BEZBJEDNOST I SIGURNOST

HN bi trebala biti odgovorna za i preuzeti odgovorajuće mјere da se tretira bezbjednost i sigurnost pristiglih timova i modula, kao i lokacije, kapaciteta, sredstava prevoza, opreme i roba korištenih u vezi sa pruženom međunarodnom pomoći.

Bezbjednosne mјere će biti preuzete od strane angažovanih timova i modula u saradnji sa HN. Za operativnu opremu modula/timova odgovorni su sami moduli/timovi.

#### METODOLOGIJA

Kako bi se adekvatno obradili svi aspekti HNS, smjernice su podijeljene na pet dijela:

1. Planiranje za vanredne situacije
2. Upravljanje u vanrednim situacijama i koordinacija na lokaciji
3. Logistika/transport
4. Pravni/finansijski aspekti
1. Planiranje za vanredne situacije

Napredno planiranje sa fokusom na dolazeće pomoći je suštinski aspekt efektivne saradnje u odgovoru na nesreće u Evropi. Kako bi se osigurala odgovarajuća HNS u slučaju nesreća velikih razmjera, PS bi trebala da razmotri uspostavljanje/integriranje državnih propisa kako bi se omogućilo da međunarodna podrška u vanrednim situacijama učešće na njenu teritoriju. Kako bi navedeno bilo ujmeno, od velike pomoći je kada je veća izvršena procjena rizika na nivou države, kao i identifikacija mogućih nedostataka u kapacitetima i resursima države.

Svi akteri na polju upravljana u vanrednim situacijama bi trebali biti identifikovani i upoznati sa njihovim odgovornostima u različitim fazama HNS procesa. Svi nivoi nadležnosti/aktera na polju upravljanja u vanrednim situacijama trebaju biti upoznati sa EU CP Mehanizmima i međunarodnim uputstvima i standardima.

Tokom faze planiranja za vanredne situacije PS bi se trebala, između ostalog, fokusirati na:

- pripremu informacija/brošure o zemlji za timove koji dolaze,
- identifikaciju i obuku oficira za vezu (LO) (poželjno da bude EU CP obuhvatni eksperti) koji bi se priključili timu koji dolazi,
- da uspostavi i obuhvatiti HNS tim/vezu.

HN i dolaze i timovi i moduli trebaju preduzeti sve potrebne mјere kako bi osigurali interoperabilnost pomoći.

## 2. Upravljanje u vanrednim situacijama i koordinacija na lokaciji

PS bi trebala koristiti postojeće EU i druge međunarodne sisteme za koordinaciju što je više moguće.

HN bi trebala osigurati da svi nivoi njenih postojećih struktura komande, kontrole i koordinacije u slučaju vanrednih situacija olakšaju koordinaciju međunarodne pomoći. U isto vrijeme, timovi koji dolaze bi trebali biti upoznati sa HN strukturom komande, kontrole i koordinacije i trebali bi podnosići izvještaje komandiru na lokaciji najmanje jednom dnevno.

HN bi trebala koristiti CECIS kao primarno oružje i Virtual OSOCC kada je to moguće kako bi se obezbijedilo redovno ažuriranje na nivou štabova u vezi sa povrijeđenim i štetama, takođe ulaska u zemlju i procedurama, specifičnim zahtjevima za pomoći i informisati sve međunarodne učesnike o bilo kakvim kulturološkim, religioznim ili tradicionalnim navikama u pogledu zemljišta, klimatskim uslovima i pitanjima bezbjednosti i sigurnosti.

HN bi trebala uspostaviti takođe ulaska, Centar za prijem i otpremanje (RDC), Bazu operacija (BoO), HNS tim i obezbijediti informacije za timove koji dolaze u formi profila zemlje (aneks 8). HN bi trebala koristiti postojeće EU i druge međunarodne koncepte (kao što je OSOCC koncept) u uspostavljanju svojih struktura za koordinaciju u slučaju vanredne situacije.

## 3. Logistika/transport

Dotična državna tajka kontakta (NCP) zemlje učesnice (PS) bi trebala koristiti postojeće EU CP procedure za traženje i ponudu pomoći. Kako bi usmjerili ovaj process potrebno je da koriste obrasce koje su obezbijedene u ovim smjernicama za traženje međunarodne pomoći (aneksi 2 i 4) i odgovarajuće obrasce za ponudu pomoći (aneksi 3 i 5). PS bi trebala osigurati da ovi obrasci budu ugrađeni u državne planove za vanredne situacije, kurseve, obuke i vježbe.

Sve PS bi trebale unaprijed odrediti takođe ulaska za dolazeće timove. Ta tajka ulaska može biti bilo koja vrsta graničnog prelaza (kopnenim putem, prelazi na rijekama, prugama, vazdušnim i pomorskim lukama). PS bi trebali izraditi "katalog" ovih unaprijed identifikovanih tajaka ulaska, uključujući i njihove kapacitete.

HN bi trebala preduzeti sve potrebne mјere kako bi primila dolazeće timove i module na takama ulaska (obezbjediti izvanje LO, instrukcije, itd.) Kao najbolja praksa preporučuje se da se LO priključi i dolaže em timu što je prije moguće.

Tranzitne zemlje bi trebale osigurati brz tranzit timova, modula i pomoći i u naturi kroz svoju

teritoriju uklanjaju i sve mogu e „prepreke“ (npr. obezbje ivanje pravnje, planiranje ruta, izuzimanje kod ograni enja/odredaba) i obezbje uju i jednu kontakt ta ku. SN je odgovorna za dogovaranje po ovim pitanjima sa TN. Odre en broj državnih ograni enja i propisa vezanih za transport se mogu na i u “upitniku vezanom za transport” koji je na raspolaganju u okviru CECIS[4].

U slu aju nepostojanja dovoljnih kapaciteta za transport pomo i, SN može tražiti podršku u transport u skladu sa odlukom Komisije 2007/606/EC, Euratom<sup>[5]</sup>.

Tako e, HN bi trebala da bude odgovorna za planiranje ruta i obezbje ivanje potrebnih detalja vezanih za transport (sredstva prevoza, pravnja, mape, oprema za rukovanje materijalom, gorivo, hrana, itd.) za timove koji dolaze, od ta ke ulaska i tokom itave operacije.

HN bi trebala obezbijediti logisti ku podršku za timove koji dolaze i opšte održavanje njihove opreme. SN je odgovorna za specijalizovano održavanje svoje opreme, uklju uju i donošenje specijalizovanih rezervnih dijelova za svoju opremu kako bi osigurali samodovoljnost za cijelu misiju.

SN bi trebala osigurati adekvatnost i zadovoljavaju i kvalitet ponu ene pomo i, a posebno hrane, lijekova, narkotika i odgovaraju e ambalaže, koji zadovoljavaju me unarodne standarde. HN bi trebala dogovoriti sve posebne zahtjeve vezane za isporuku pomo i u naturi (etiketiranje, pakovanje, itd.)

HN bi trebala biti odgovorna za preuzimanje, skladištenje i raspodjelu primljene pomo i u naturi. HN bi trebala biti odgovorna za identifikaciju lokacije za operacije, lociranu što je bliže mogu e postoje oj infrastrukturi. HN bi trebala uzeti u obzir zahtjeve u vezi sa lokacijom za operacije, kao što je raspoloživost vode, elektri ne energije, kanalizacije, te pristup za automobile i kamione, blizinu lokaciji gdje se desila nesre a.

HN bi trebala omogu iti upotrebu telekomunikacionih veza uz razmatranje mogu nosti uspostavljanja potrebnih mehanizama/kapaciteta za održavanje komunikacije sa i unutar lokacije za operacije pružanja me unarodne pomo i. HN bi tako e trebala da obezbijedi radio frekvencije najkasnije na ulasku u zemlju.

Kada je ta ka ulaska ranije identifikovana od strane HN, odluka u vezi sa ta kama ulaska bi trebala biti donesena bilateralno izme u HN i SN kako bi se osigurala najisplativija i najjednostavnija transportna ruta za izlazak.

#### 4. Pravni/finansijski aspekti

##### FINANCIJSKI ASPEKTI

U vezi sa lanom 35, stav 1 i 2 odluke Komisije 2004/277/EC, Euratom<sup>[6]</sup>:

- HN bi trebala unaprijed osigurati da odgovaraju i finansijski kanali i procedure budu uspostavljene kako bi se izvršio i olakšao povrat pružene pomo i ukoliko isto bude zatraženo.
- SN i TN bi trebale unaprijed osigurati da odgovaraju i finansijski kanali i procedure budu uspostavljene za troškove, fakturisanje i odricanje od nadoknade ili za primanje pla anja ukoliko je to potrebno.

PS koja nudi pomo bi trebala da popuni obrasce (aneks 3 i 5) kako bi navela uslove pod kojim su ponude izvršene.

##### PRAVNI ASPEKTI

Iako je EU zasnovana na principima slobodnog kretanja, određen broj pravnih pitanja i dalje predstavlja prepreku slobodnom kretanju pomoći unutar EU (i iz ne-EU zemalja).

Brojne PS imaju ili ad hoc ili uspostavljena bilateralna rješenja sa susjednim zemljama. Ipak, od suštinskog je značaj za nesmetanu isporuku međunarodne pomoći da PS ima vrsta i sistematska rješenja spremna za identifikovanje relevantnih pravnih pitanja koja mogu predstavljati prepreke za ostvarivanje ukupnih ciljeva olakšavanja pružanja međunarodne pomoći, ukoliko je to moguće, prilagode svoju legislativu.

PS bi trebala razmotriti garantovanje pravnih izuzimanja, a HN i tranzitna zemlja bi trebale posebno:

- oslobođiti traženu robu i opremu od carina, taksi, tarifa ili bilo kakvih vladinih oporezivanja i oslobođiti ih od svih ograničenja pri izvozu, tranzitu i uvozu;
- pojednostaviti i minimizirati traženu dokumentaciju za izvoz, tranzit i uvoz;
- dozvoliti ponovni izvoz korištene robe i opreme u slučaju da SN poželi da zadrži ono što je i bilo u njenom vlasništvu,
- izuzeti ili smanjiti zahtjeve za inspekciju (kada je navedeno teško izvodljivo, koristiti procedure ranije provjere kada je to moguće za brže oslobođanje robe i opreme),
- omogućiti inspekciju i oslobođanje u vrijeme neradnih sati i/ili na mjestu izvan carinskih prostorija kako bi se izbjegla nepotrebna odlaganja.

HN bi trebala biti spremna da osigura da zemlje koje pružaju pomoći, kao i relevantne međunarodne organizacije, dobiju privremena ovlaštenja da zakonski djeluju na njenoj teritoriji kako bi imali sva prava, između ostalog da otvore bankovni račun, zaključke ugovore i zakupnine, nabave i prodaju imovinu i podsticati u pravne procedure, a sve u svrhu pružanja pomoći.

Osoblje poslano da pruži pomoći PS nakon nesreće može imati određene vještine i kvalifikacije koje su regulisane u pogledu zemlji. Osoblje sa regulisanim statusom obično obuhvata ljekare, medicinske sestre, osoblje za pružanje prve pomoći, inžinjere i dr. HN bi trebala, kad god je to moguće, priznati kvalifikacije lanova osoblja za pružanje pomoći i za vrijeme koje je potrebno za izvršavanje pružanja pomoći u slučaju nesreće.

HN bi trebala, kada je to moguće i potrebno, oslobođiti osoblje za pružanje pomoći i traženja vize i imigracione inspekcije. Kada vize i imigracione inspekcije ne mogu biti izbjegnute HN bi trebala ubrzati potrebne procedure na odgovarajućem mjestu ulaska.

## ODGOVORNOSTI

Kada je riječ o odgovornostima tokom operacija pružanja pomoći, prije svega potrebno je tražiti mirno rješenje između HN i SN.

Pravila kompenzacije štete koju su nanijeli moduli/timovi koju pružaju pomoći imovini ili osoblju zemlje koja traži pomoći su navedena u članu 36, stav 1 odluke Komisije 2004/277[7].

Za štete koje su nanesene trećim licima, stav 2 istog člana poziva zemlju koja traži pomoći i zemlju koja pruža pomoći da sarađuju u olakšavanju nadoknade takve štete.

Kako bi se usmjerio i izvršio proces saradnje i izbjegli bilo kakvi kasniji nesporazumi, HN i SN bi trebale da se dogovore o principima nadoknade moguće štete koja je nanesena trećoj strani što je prije moguće, ukoliko je moguće već tokom procesa traženja, nuženja i primanja međunarodne pomoći. HN i SN bi trebale izraziti spremnost ili nedostatak iste za nadoknadu štete koju je

pretrpjela treća strana. Za navedeno, HN i SN bi trebale koristiti obrasce za traženje i ponudu međunarodne pomoći (aneks 2 i 4).

Aneksi:

Aneks 1: HNS spisak

Aneks 2: Zahtjev za međunarodnu pomoći – moduli/timovi

Aneks 3: Ponuda međunarodne pomoći – moduli/timovi

Aneks 4: Zahtjev za međunarodnu pomoći – pomoći u naturi

Aneks 5: Ponuda međunarodne pomoći – pomoći u naturi

Aneks 6: Zahtev za pomoći tokom tranzita teritorijom:

Aneks 7: Zadaci HNS elije

Aneks 8: Profil zemlje

Aneks 9: Riječnik termina

Aneks 10: Spisak stavki za pružanje pomoći

Aneks 11: Dokumenta relevantna za EU HNS smjernice

[1] Odluka Komisije od 29. jula 2010. godine koja predstavlja amandman na odluku 2004/277/EC, Euratom o uspostavljanju Mechanizma civilne zaštite Zajednice

[2] Odluka Komisije od 8. novembra 2007. godine kojom se uspostavlja Mechanizam civilne zaštite Zajednice (preina en) (tekst od EEA važnosti) 2007/779/EC, Euratom

[3] Odluka Komisije od 8. novembra 2007. godine kojom se uspostavlja Mechanizam civilne zaštite Zajednice (preina en) 2007/779/EC, Euratom

[4] Propisi i ostala posebna pitanja koja se tiču prevoza pomoći i u oblasti civilne zaštite između zemalja u članica

[5] Odluka Komisije od 8. avgusta 2007. godine kojim se definišu pravila implementacije odredaba koje se odnose na transport u odluci Vijeće 2007/162/EC, Euratom kojom se uspostavlja Finansijski instrument civilne zaštite

[6] Odluka Komisije od 29. decembra 2003. godine kojom se definišu pravila implementacije odluke Vijeće

2001/792/EC, Euratom kojom se uspostavlja Mechanizam Zajednice za olakšavanje pojava saradnje u operacijama pružanja pomoći i u oblasti civilne zaštite

[7] Odluka Komisije od 29. decembra 2003. godine kojom se definišu pravila implementacije odluke Vijeće

2001/792/EC, Euratom kojom se uspostavlja Mechanizam Zajednice za olakšavanje pojava saradnje u operacijama pružanja pomoći i u oblasti civilne zaštite